

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA BOBEDI (P2)

PUDUNGWANA 2016

MATSHWAO: 80

NAKO: Dihora tse 2

Pampiri ena e na le maqephe a 7.

DITAELO LE DIKELETSO HO MOHLAHLAHOBUWA

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO TSE THARO, e leng:

KAROLO YA A:	Moqoqo	(40)
KAROLO YA B:	Ditema tsa kgokahano tse telele	(20)
KAROLO YA C:	Ditema tsa kgokahano tse kgutshwane	(20)
2. Araba potso E LE NNGWE KAROLONG E NNGWE le E NNGWE.
3. Araba dipotso TSOHLE ka Sesotho.
4. Qala KAROLO E NNGWE le E NNGWE leqepheng LE LETJHA.
5. Karolong e nngwe le e nngwe o tlameha ho etsa moralo wa ho ngola (ka ho iketsetsa mmapa wa monahano/daekramo/lenane la dintlha tseo o tla ngola ka tsona). Boela o lekole botjha mosebetsi wa hao o be o lokise diphoso.
6. Moralo wa hao o tle/hlahe PELE ho tema e nngwe le e nngwe.
7. Mekgwaritso yohle e totobatswe hantle hore ke mekgwaritso ka ho habahanya/seha mola ho tloha hodimo ho ya tlase NTLE LE nehelano e tlo tshwauwa.
8. O eletswa ho sebedisa nako ya hao tjena:

KAROLO YA A:	Metsotso e 60	
KAROLO YA B:	Metsotso e 30	
KAROLO YA C:	Metsotso e 30	
9. Nomora dikarabo tsa hao feela jwalo ka ha dipotso di nomorilwe pampiring ena ya dipotso.
10. Ngola sehlooho sa potso eo o e kgethileng.
11. Sehlooho se se ke sa balellwa ha ho balwa palo ya mantswa.
12. Ngola ka mongolo o makgethe, mme o balehang.

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho kapa setshwantsho SE LE SENG, mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 200 ho isa ho a 250 ka sona (dikahare feela). Ebang o kgetha setshwantsho, ngola o itshetlehile ka mohopolo wa sehlooho oo setshwantsho se o tliang maikutlong a hao. Iqapele sehlooho sa hao. Hopola ho etsa moralo wa moqoqo wa hao le ho boela o o bala hape ho lokisa diphoso.

- 1.1 Leshano la tla la nkenya mathateng! [40]
- 1.2 Monate wa ho ithuta puo e nngwe. [40]
- 1.3 Ho hlompha motho e mong ke ntho e molemo. [40]
- 1.4 Bohlokwa ba ho baballa metsi. [40]
- 1.5 Kgetha setshwantsho SE LE SENG ho tsena tse latelang, ebe o ngola moqoqo o itshetlehleng mohopolong o hlahiswang ke sona maikutlong a hao. Neha moqoqo wa hao sehlooho.

1.5.1



[Setshwantsho sena se qotsitswe ho tswa [google.com](https://www.google.com)]

[40]


1.5.2



[Se qotsitse le ho lokiswa ho tswa makasineng wa *Drum*, Tlhakubele 2015]

[40]

1.5.3



[Se qotsitse le ho lokiswa ho tswa bukeng ya *Mmampodi 12*, MR Phuroe et al, 2007]

[40]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:

40

1.5.4



[Se qotsitswe le ho lokiswa ho tswa makasineng wa *Jet Club*, Hlakola, 2014]

[40]

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**POTSO YA 2**

Kgetha mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 80 ho isa ho a 100 (dikahare feela). Hopola ho etsa moralo wa tema ya hao le ho boela o e bala hape ho lokisa diphoso.

2.1 LENGOLO LA SETSWALLE

Ngolla ausi wa hao lengolo, mme o mo hlalosele monate wa ho kena sekolo le baithuti ba merabe e meng.

[20]**2.2 LENGOLO LA SEMMUSO**

Ngolla mokgatlo wa ditekesi kapa khampani ya dibese lengolo, mme o tletlebe ka tekesi/bese e le fihlisang ka mora nako sekolong.

[20]**2.3 PUO**

Ngola puo eo o tla e etsa ha o kopa borakgwebo le bommakgwebo ho tshhetsa dipapadi tsa sekolong sa lona ka ditjhelete.

[20]**2.4 TLALEHO/RAPOROTO**

Ngolla ramotse/majoro tlaleho/raporoto, o mo tsebise kamoo baahi ba senyang metsi kateng seterateng sa lona.

[20]**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 20**

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE**POTSO YA 3**

Kgetha mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 60 ho isa ho a 80. (dikahare feela). Hopola ho etsa moralo wa tema ya hao le ho boela o e bala hape ho lokisa diphoso.

3.1 PHOUSERARA

Ngola phousetara eo ho yona o memelang batho ho tla konsareteng ya mmino wa Hip-Hop, e tla tshwarelwa motseng wa lona.

[20]**3.2 POSEKARETE**

Ngolla motswalle wa hao posekarete, o mo hlalose ka botle ba sebaka seo o neng o etetse ho sona.

[20]**3.3 DITSHUPISO**

Ngolla moholwane wa hao ditshupiso tse tla mo thusa ho tla sekolong sa lona.

[20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 80